



**2023/24 NKUNGUHATO WO DYONDZISA WA LEMBE WA NSIVAMAVANGWA WA RIXAKA:  
XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA: GIREDI YA 9 (KOTARA YA 1)**

KOTARA YA 1				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p><b>Makambelelo ya masungulo na ku titoloveta swi ta endliwa eka masiku manharhu ya vhiki ro sungula eka Kotara ya 1 (Vhiki ra 1 – Masiku ya 1-3). Ku ta kamberwa vuswikoti na ku languta swiphigo swa ku dyondza leswi vadyondzi va nga na swona. Vuxokoxoko lebyi byi fanele ku tirhisiwa ku tiva mingiriko ya ku dyondzisa na ku dyondza leyi nga ta endliwa.</b></p>				
1-2	<p><b>Maqhingya ya ku yingisela na ku vulavula NKANERISANO WA NTLAWA</b> Ku yingisela eka/languta na ku kana xinavetiso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thoni</li> <li>• Rivilo</li> <li>• Matirhisele ya ririmi ro tlhontha matitwelo na ro onga</li> <li>• Sayizi ya fonto</li> <li>• Swifaniso</li> <li>• Ririmi ro tirhisa miri</li> </ul>	<p><b>Ku hlaya/ku langutisa hi xikongomelo xo twisisa</b> <b>Switshuriwa swa swovoniwa: xinavetiso/phositara</b> <b>Maqhingya yo hlaya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela</li> <li>• Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo</li> <li>• Ku hlaya hi ku dzika</li> <li>• Ku endla minkumbetelo</li> <li>• Ku kumbetela nhlamuselo hi vuswikoti byo tlhantlha rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo ya rona</li> <li>• Ririmi ro tlhontha matitwelo</li> <li>• Tirhisa mahikahatelo na fonto</li> </ul> <p><b>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ku tilulamisela ku hlaya</b> (fonto, swifaniso)</li> <li>• <b>Hi nkarhi wa ku hlaya</b> (swihlawulekiso swa xitshuriwa xilogene, logo, ririmi leri nga tirhisiwa)</li> <li>• <b>Endzhaku ka ku hlaya</b> (hlamula swivutiso)</li> </ul>	<p><b>Switshuriwa swa switsalwambiko: Xinavetiso/phositara</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xivumbeko lexi faneleke</li> <li>• Xikongomelo, vaamukeri va mahungu</li> <li>• Swihlawulekiso swa xitshuriwa: swiphemu swo fana na swifaniso, tifonto – nkandziyiso lowukulu na lowuntsongo</li> <li>• Matirhisele ya ririmi, ririmi ra nsunsumeto, swifananiso</li> <li>• Rhejisitara</li> <li>• Nhlawulo wa marito, nhlamuselo leyi nga rivaleni</li> </ul> <p><b>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku kunguhata</li> <li>• Ku pfapfarhuta</li> <li>• Ku pfluxeta</li> <li>• Ku hlela</li> <li>• Ku hlerisisa na ku andlala</li> </ul> <p><b>Tsala xinavetiso/phositara</b></p>	<p><b>Ku tiyisisa/ tshikelela swiaki na milawu ya matirhisele ya ririmi leswi dyondzisiweke eka tigiredi leti hundzeke</b> <b>Ntirho wa xiyimo xa rito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mabumabumeri, maviti, maendli</li> </ul> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa swivulwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xivumbeko xa swivulwa: Maviti, mabumabumeri, minkarhi ya maendli</li> </ul> <p><b>Mapeletelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mapeletelo na tipatironi ta mapeletelo</li> <li>• Nkomiso wa marito</li> </ul> <p><b>Ntivomarito eka mbangu</b> <b>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</b></p>

KOTARA YA 1				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
3-4	<p><b>Maqhinga ya ku yingisela na ku vulavula</b>  <b>Ku yingisela xitshuriwa xo hlayiwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kombisa na ku nyika mavonelo ehenhla ka: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku tirhisa rito</li> <li>Ku tirhisa matwariselo ya rito na rivilo</li> <li>Ku landzelela mahikahatelo eka ku hlaya</li> <li>Ku pfula na ku pfala</li> </ul> </li> <li>Ku kana swihlawulekisi leswi nga laha henhla</li> </ul> <p><b>Ku hlayela ehenhla loku lulamisiweke (swirungulwana/novhele)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tirhisa vuswikoti byo vulavula lebyi faneleke tanihi thoni, vholumo, rivilo, ku ya ehenhla na le hansi ka rito, mavulelo ya marito, nkholuko na mayimelo</li> </ul> <p><b>Rungula nakambe xirungulwana kumbe ntshaho wa novhele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Thoni</li> <li>Vholumo</li> <li>Mavulelo ya marito</li> <li>Nkhuluko</li> <li>Ku landzelela mahikahatelo</li> </ul>	<p><b>Hlaya switshuriwa swa matsalwa swo fana na swirungulwana/novhele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nkanerisano wo angarhela wa swihlawulekisonkulu swo fana na ximunhuhatawa, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo</li> </ul> <p><b>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ku tilulamisa ku hlaya</b> (tivisa xitshuriwa/bvumba leswi nga ta humelela)</li> <li>Vundzhaku na mbangu</li> <li>Mbhubutsabyongo ku kuma nkongomelo</li> <li><b>Hi nkarhi wa ku hlaya</b> (swihlawulekiso swa xitshuriwa)</li> <li><b>Endzhaku ka ku hlaya</b> (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela)</li> </ul> <p><b>Ku hlaya/ku langutisa switshuriwa swo voniwa/swa swihangalasangungu: tikhathuni/swichupuchupu swa switori</b></p> <p><b>Maqhinga yo hlaya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela</li> <li>Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo</li> <li>Ku hlaya hi ku dzika</li> <li>Ku endla minkumbetelo</li> <li>Ku kumbetela nhlamuselo ya marito na swifaniso (tikhathuni) swo ka swi nga tolovelekanga hi ku thantlha rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo</li> <li>Ku basisa mhaka yo karhi</li> <li>Ku bvumba</li> <li>Ku vona hi miehleketo</li> </ul>	<p><b>Tsala xitsalwana:</b>  <b>Ndzungulo/nhlamuselo/mianakanyo/ mavonelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nhlawulo wa marito,</li> <li>Rito ra yena n'wini na xitayili</li> <li>Nhlamuselo leyi nga erivaleni</li> <li>Thoni</li> <li>Timhakankulu na miehleketo yo seketela</li> <li>Mimepe ya miehleketo ku lulamisa miehleketo leyi khomaneka</li> <li>Andlala xitsalwana leswaku xi kamberiswa.</li> </ul> <p><b>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku kunguhata</li> <li>Ku pfapfarhuta</li> <li>Ku pfuxeta</li> <li>Ku hlela</li> <li>Ku hlerisisa na ku andlala</li> </ul> <p><b>Tsala xitsalwana hi maendlelo yo tsala hi ku landzelela magoza</b></p>	<p><b>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</b></p> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa rito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mapeletelo na tipatironi ta mapeletelo</li> <li>Nkomiso wa marito, mavitonkomiso/ akhironimi</li> <li>Swirhangisi, swilandzi, rimitsu</li> <li>Swivulwan'we, swivulwampfilungano</li> </ul> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masivi</li> <li>Mahikahatelo</li> <li>Minkarhi ya maendli</li> <li>Marito ya muvulavuri na marito yo runguriwa</li> <li>Xitwananisi</li> <li>minkomiso ya marito, ku komisa</li> </ul> <p><b>Matirhiselo ya ririmi hi vuxoperi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swivulavulelo na swivuriso; swisasi</li> </ul> <p><b>Ntivomarito eka mbangu</b></p> <p><b>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</b></p>

KOTARA YA 1				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<b>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1</b> <b>SWA NOMO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka)</li> </ul> <b>Mudyondzisi u sungula ntirho wa swa nomo eka kotara ya 1 kutani wu ta hetisiwa na ku rhekhodiwa eka kotara ya 2</b>				
5-6	<b>Maqhinga ya ku yingisela na ku vulavula</b> <b>Ku yingisela xiviko xa phephahungu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xivumbeko</li> <li>Swihlawulekiso</li> <li>Matirhiselelo ya ririmi</li> <li>Thoni</li> <li>Rhejisitara</li> <li>Manghenelo na mahetelelo</li> </ul> <b>Ku andlala xiviko hi nomo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Matirhiselelo ya ririmi</li> <li>Rhejisitara</li> <li>Thoni</li> <li>Ririmi ro tirhisa swirho/swikoweto</li> <li>Mavulelo ya marito</li> <li>Ku languta vaamukeri va mahungu</li> </ul>	<b>Ku hlaya xiviko xa phephahungu/magazini</b> <b>Maqhinga yo hlaya</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlaya hi ku dzika</li> <li>Swihlawulekiso swa xitshuriwa xik. kungu, ximunhuhatawa, mbangu, murunguri, matitwelo, nkongomelo, mavonelo ya murunguri</li> <li>Ku kumbetela nhlamuselo ya marito yo ka ya nga tolovelekanga hi ku tirhisa vuswikoti byo thantlha rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo</li> <li>Nhlamuselo yo kongoma na yo gega</li> </ul> <b>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ku tilulamisa ku hlaya</b> (tivisa xitshuriwa)</li> <li><b>Hi nkarhi wa ku hlaya</b> (swihlawulekiso swa xitshuriwa)</li> <li><b>Endzhaku ka ku hlaya</b> (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela)</li> </ul> <b>Vutlhokovetseri</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo</li> <li>Tithekiniki ta matirhiselelo ta xitlhovetselo, swigaririmi, vufananisi/yelaniso, ncino</li> <li>Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana,</li> <li>Ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona,</li> <li>Nhlamuselo yo gega,</li> <li>Moya,</li> <li>Nkongomelo na hungu</li> </ul>	<b>Xitshuriwa xa xitsalwambiko: Xiviko xa magazini/bulogo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swilaveko swa ntirho na muxaka wa xitshuriwa</li> <li>Xivumbeko, xitayili, mavonelo</li> <li>Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu</li> <li>Nhlawulo wa marito</li> <li>Ku tirhisa tinxaka to hambanahambana, vulehi na swivumbeko swa swivulwa</li> <li>Milawu ya tindzimana</li> </ul> <b>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku kunguhata</li> <li>Ku pfapfarhuta</li> <li>Ku pfuxeta</li> <li>Ku hlela</li> <li>Ku hlerisisa na ku andlala</li> </ul> <b>Tsala xiviko xa magazini/bulogo hi ku tsala hi ku landzelela magoza</b>	<b>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselelo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</b> <b>Ntirho wa xiyimo xa rito:</b> Mahlayelo ya maendli – <ul style="list-style-type: none"> <li>Kombiso,</li> <li>Ndzeriso,</li> <li>Kotelo,</li> <li>Tshamelo,</li> <li>Angulo,</li> <li>Fumiwo</li> </ul> <b>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swivulwan'we;</li> <li>Swivulwankatsano,</li> <li>Swivulwampfilungano;</li> <li>Minkarhi ya maendli;</li> </ul> <b>Nhlamuselo ya marito</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swivulavulelo na swivuriso</li> <li>Nhlamuselo yo kongoma, nhlamuselo yo gega,</li> <li>Alitherexini (mbuyeletelo wa switatisisi) mbuyelelo wa switwari asonense, vumunhuhato,</li> </ul> <b>Mahikahatelo na mapeletelo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipatironi ta mapeletelo;</li> <li>Mimfungho yo tshaha; xirhatana</li> </ul> <b>Ntivomarito eka mbangu</b> <b>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swa huma eka vadyondzi</b>

KOTARA YA 1				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<p><b>Ku hlaya/ku langutisa hi xikongomelo xo twisisa (tirhisa xiviko xa phephahungu)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela</li> <li>• Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo</li> <li>• Ku hlaya hi ku dzika</li> <li>• Ku endla minkumbetelo (swimunhuhata, mbangu, vutumbulukelo, hungu)</li> <li>• Ku kumbetela nhlamuselo ya marito yo ka ya nga tolovelekanga hi ku tirhisa vuswikoti byo thantlha rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo</li> <li>• Ririmi ro thontlha matitwelo</li> <li>• Ku hlamula swivutiso</li> </ul>		
<p><b>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 2: KU TSALA:</b>  <b>XITSALWANA: Nhlamuselo/ndzungulo/mianakanyo (40 wa timaraka)</b>  <b>(xi tsariwa exikarhi ka kotara)</b></p>				
7-8	<p><b>Maqhinga ya ku yingisela na ku vulavula Xikambelantwisiso xo yingisela (tirhisa n'wanguano lowu rhexhodiweke)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku yingisela n'wanguano</li> <li>• Ku tsala/ teka tinotsi</li> <li>• Ririmi na matimba</li> <li>• Thoni</li> <li>• Matitwelo</li> <li>• Manghenelo na mahetelelo</li> <li>• Hlamula swivutiso</li> </ul> <p><b>Encenyeto: Ku khoma/nghena nhlengeletano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hlawula nhlokomhaka leyi faneleke</li> <li>• Ku lulamisa mahungu hi ndlela ya ku khomana</li> <li>• Ku kombisa ntivomarito na swiaki swa ririmi leswi lulameke</li> </ul>	<p><b>Hlaya switshuriwa swa matsalwa swo fana na swirungulwana/novhele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Swihlawulekisinkulu swa tsalwa swo fana na ximunhuhata, swindleko, n'wanguano, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo</li> </ul> <p><b>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ku tilulamisa ku hlaya</b> (tivisa xitshuriwa)</li> <li>• <b>Hi nkarhi wa ku hlaya</b> (swihlawulekiso swa xitshuriwa)</li> <li>• <b>Endzhaku ka ku hlaya</b> (Hlamula swivutiso, pimanisa hambanisa, hlela)</li> </ul> <p><b>Tsala nkomiso/nkatsakanyo wa xirungulwana/ntshaho wo huma eka novhele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xivumbeko lexi lulameke</li> </ul>	<p><b>Xitshuriwa xa xitsalwambiko xik. Ajenda na makanelwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xivumbeko lexi lulameke.</li> <li>• Mepe wa miehleketo ku lulamisa mahungu</li> <li>• Rito na xitayili xa yena n'wini</li> <li>• Thoni</li> <li>• Matirhisele ya ririmi</li> <li>• Rhejisitara</li> <li>• Malongoloxelo lamanene ya swivulwa</li> <li>• Tirhisa mahlanganisi ku tiyisisa nkhomano</li> <li>• irhisa tinxaka to hambana ta swivulwa, vulehi na swivumbeko swa swivulwa</li> </ul> <p><b>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</b></p>	<p><b>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhisele ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</b></p> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa rito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maendli.</li> </ul> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xivulwanahosi,</li> <li>• Xivulwananandza</li> </ul> <p><b>Nhlamuselo ya marito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Swivulavulelo na swivuriso</li> </ul> <p><b>Mahikahatelo na mapeletelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipatironi ta mapeletelo; akhironimi</li> </ul> <p><b>Ntivomarito eka mbangu:</b></p> <p><b>Ndzulamiso wa ririmi ro huma eka vadyondzi</b></p>

KOTARA YA 1				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu</li> <li>Nhlawulo wa marito</li> <li>Timhakankulu na miehleketo yo seketela</li> <li>Matirhiseho ya ririmi</li> <li>Rhejisitara</li> <li>Nxaxamelo lowu faneleke wa swivulwa</li> <li>Nxanxamelo lowu faneleke wa tindzimana ku endlela ku khomana ka tona</li> <li>Mahlanganisi ku endlela ku khomana</li> <li>Ku tirhisa tinxaka to hambanahambana, vulehi na swivumbeko swa swivulwa</li> </ul> <p><b>Tsala nkomiso/nkatsakanyo</b></p> <p><b>Maqhinga yo hlaya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo, ku vona hi miehleketo</li> <li>Ku hlaya hi ku dzika</li> <li>Ku endla minkumbetelo ya marito</li> <li>Tinhlamuselo ta marito</li> <li>Mavonelo ya mutsari</li> <li>Mhaka ya ntiyiso na mavonelo</li> <li>Nhlamuselo yo gega/tumbela</li> </ul> <p><b>Vutlhokovetseri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swihlawulekisinkulu swa xithhokovetselo</li> <li>Tithekiniki ta matirhiseho ta xithhovetselo, swigaririmi, vufananisi/yelaniso, ncino</li> <li>Xivumbeko xa xithhokovetselo, mintila, tindzimana,</li> <li>Ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona,</li> <li>Nhlamuselo yo gega,</li> <li>Moya,</li> <li>Nkongomelo na hungu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ku kunguhata</li> <li>Ku pfapfarhuta</li> <li>Ku pfuxeta</li> <li>Ku hlela</li> <li>Ku hlerisisa na ku andlala</li> </ul> <p><b>Tsala ajenda na akanelwa hi ku landzelela magoza</b></p>	

KOTARA YA 1				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
9-10	<p><b>Maqhinga ya ku yingisela na ku vulavula</b>  <b>Ku yingisela mbulavurisano wa riqingho/n'wangulano exikarhi ka mufoneli wa vanhu na muamukeri wa vukorhokeri mayelana na xiphigo xa kontiraka/ntwanano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thoni</li> <li>• Matirhiselo ya ririmi</li> <li>• Rhejisitara</li> <li>• Milawu</li> </ul> <p>Vadyondzi va hlamusela nakambe mbulavurisano lowu a va wu yingiserile eka riqingho.</p> <p><b>Ku hlayela ehenhla loku lulamisiweke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tirhisa vuswikoti byo vulavula lebyi faneleke tani hi thoni, vholumo, rivilo, ku ya ehenhla na le hansi ka rito, mavulelo ya marito, nkholuko</li> <li>• Vadyondzi va hlawula xitshuriwa xo hlaya kutani va xi hlaya etlilasini.</li> </ul>	<p><b>Hlaya kontiraka/ntwanano exikarhi ka muxavisi na muxavi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xivumbeko</li> <li>• Matirhiselo ya ririmi</li> <li>• Mavulavulelo ya ntwanano</li> <li>• Nkoka wa nsayino</li> <li>• Malulamiselolo loko ku tshuka ku va na xiphigo</li> </ul> <p><b>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ku tilulamiselola ku hlaya</b> (tivisa xitshuriwa)</li> <li>• <b>Hi nkarhi wa ku hlaya</b> (swihlawulekiso swa xitshuriwa)</li> <li>• <b>Endzhaku ka ku hlaya</b> (hlamula swivutiso, pimanisa hambahana, hlela)</li> </ul> <p><b>Maqhinga yo hlaya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo, ku vona hi miehleketo</li> <li>• Ku hlaya hi ku dzika</li> <li>• Ku endla minkumbetelo ya marito</li> <li>• Tinhlamuselo ta marito</li> <li>• Mavonelo ya mutsari</li> <li>• Mhaka ya ntiyiso na mavonelo</li> <li>• Nhlamuselo yo gega/tumbela</li> </ul> <p><b>Vuthokovetseri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Swihlawulekisinkulu swa xithokovetselo</li> <li>• Tithekiniki ta matirhiselo ta xithovetselo, swigaririmi, vufananisi/yelaniso, ncino</li> <li>• Xivumbeko xa xithokovetselo, mintila, tindzimana,</li> <li>• Ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona,</li> <li>• Nhlamuselo yo gega,</li> </ul>	<p><b>Xitshuriwa xa xitsalwambiko: Tsala xiviko hi leswi kumiweke eka ndzavisiso wa xiphigo exikarhi ka muxavisi na muxavi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xivumbeko lexi lulameke</li> <li>• Xikongomelo</li> <li>• Timhakankulu na miehleketo yo seketela</li> <li>• Matirhiselo ya ririmi</li> <li>• Rhejisitara</li> <li>• Nxaxamelo lowu faneleke wa swivulwa</li> <li>• Nxanxamelo lowu faneleke wa tindzimana ku endlela ku khomana ka tona</li> <li>• Mahlanganisi ku endlela ku khomana</li> <li>• Ku tirhisa tinxaka to hambahambana, vulehi na swivumbeko swa swivulwa</li> </ul> <p><b>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku kunguhata</li> <li>• Ku pfapfarhuta</li> <li>• Ku pfuxeta</li> <li>• Ku hlela</li> <li>• Ku hlerisisa na ku andlala</li> </ul> <p><b>Tsala xiviko hi ku tsala hi ku landzelela magoza.</b></p>	<p><b>Ku iyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</b></p> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa rito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahlanganisi</li> </ul> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xivumbeko xa xivulwa; tinxaka ta swivulwa;</li> <li>• Riendli ra nghingiriko na riendli ra xitwisiwo</li> <li>• Swivumbeko swa swivutiso</li> </ul> <p><b>Nhlamuselo ya xivulwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Swivulavulelo na swivuriso</li> </ul> <p><b>Mahikahatelo na mapeletelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipatironi ta mapeletelo;</li> <li>• Minkomiso ya marito: Mavikonkomiso/akhironimi xik. HURIRIXI, SOVENGA, SOSHANGUVE</li> <li>• Mavitoletere/inixiyalizimi xik. Nhlango wa Vuhaxi wa Afrika - Dzonga (NVAD/ SABC), Ndzawulo ya Dyondzo ya le Hansi (NDH/ DBE)</li> <li>• Swicupu xik. thelefoni – foni</li> <li>• Khensani - Khensi, Tsakani - Tsaki, Nkatanga - Nkata,</li> <li>• Thirankhexini xik. Sunguti - Sung., Dzivamisoko - Dziv., Khotavuxika - Khot.</li> <li>• Ritonkantsaswiphemu xik. selulafoni - selula na thelefoni</li> </ul> <p><b>Ntivomarito embangwini:</b></p> <p>Ririmi ra kontiraka/ ntwanano na switsariwa swa nawu</p>

KOTARA YA 1				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Moya,</li> <li>Nkongomelo na hungu</li> </ul>		

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA (Makambelelo ya nkamafundza yo yisa emahlweni)			
<b>Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku rungula nakambe</li> <li>Ku andlala</li> <li>Ku hlayela ehenhla</li> <li>Vuandlalo bya swa nomo</li> <li>Encenyeto</li> </ul>	<b>Migingiriko ya ku hlaya na ku langutisa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlaya hi ku landzelela magoza</li> <li>Migingiriko ya ku hlayela ehenhla</li> <li>Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya</li> <li>Migingiriko ya matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara (hafu ya lembe)</li> </ul>	<b>Migingiriko ya ku tsala na ku andlala</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku tsala hi ku landzelela magoza</li> <li>Ku tsala tindzimana</li> <li>Switshuriwa swa switsalwambiko</li> <li>Xitsalwana</li> <li>Ku tsala ka vutumbuluxi</li> </ul>	<b>Swiaki na milawu ya matirhisele ya ririmi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Migingiriko yo hambanahambana ya swiaki na milawu ya matirhisele ya ririmi</li> </ul>
<b>GIREDI YA 9 XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA KOTARA YA 1</b>			
<b>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA:</b> <b>NTIRHO WA 1</b> <b>SWA NOMO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka)</li> <li>Ntirho wu sungurile eka kotara ya 1 wu hetisisiwa eka kotara ya 2</li> </ul>	<b>NTIRHO WA 2: KU TSALA: XITSALWANA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nhlamuselo, ndzungulo, kumbe mianakanyo (40 wa timaraka)</li> <li>Wu endliwa exikarhi ka lembe</li> </ul>	<b>NTIRHO WA 3: KU ANGULA EKA XITSHURIWA (70 WA TIMARAKA)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xitshuriwa xa matsalwa/xitshuriwa xo ka xi nga ri xa matsalwa (25 wa timaraka)</li> <li>Xitshuriwa xa swo voniwa (15 wa timaraka)</li> <li>Nkomiso (10 wa timaraka)</li> <li>Swiaki na milawu ya matirhisele ya ririmi (20 wa timaraka)</li> </ul>	

## 2023/24 NKUNGUHATO WO DYONDZISA WA LEMBE WA NSIVAMAVANGWA WA RIXAKA: XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA: GIREDI YA 9 (KOTARA YA 2)

KOTARA YA 2				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
1-2	<p><b>Ku yingisela hi xikongomelo xo twisisa</b> <b>Ku yingisela xitori</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kombisa timhakankulu na miehleketo yo seketela</li> <li>Matirhiselo ya ririmi</li> <li>Rhejisitara</li> <li>Ku hlamula swivutiso</li> </ul> <p>Rungula xitori lexi hlayiweke nakambe.</p> <p><b>Mbulavulo lowu lulamisiweke</b></p> <p>Vadyondzi va endla ndzavisiso tanihi nghingiriko wo tilulamisa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Milawu ya maandlalelo</li> <li>Ririmi ro tirhisa miri/swikoweto</li> <li>Manghenelo, miri na mahetelelo</li> <li>Matirhiselo ya ririmi</li> </ul>	<p><b>Hlaya xitshuriwa xa matsalwa xik.</b> <b>Xitori xo koma/novhele</b> <b>Maqhinga yo hlaya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlaya hi ku dzika</li> <li>Swihlawulekiso swa xitshuriwa xik. kungu, ximunhuhatwa, mbangu, murunguri, matitwelo, nkongomelo, mavonelo ya murunguri</li> <li>Ku kumbetela nhlamuselo ya marito yo ka ya nga tolovelekanga hi ku tirhisa vuswikoti byo tlhantlha rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo</li> <li>Swiaki swa ririmi na xitayili</li> </ul> <p><b>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ku tilulamisa ku hlaya</b> (tivisa xitshuriwa)</li> <li><b>Hi nkarhi wa ku hlaya</b> (swihlawulekiso swa xitshuriwa)</li> <li><b>Endzhaku ka ku hlaya</b> (hlamula swivutiso, pimanisa hambanisa, hlela)</li> </ul> <p><b>Katsakanya xitshuriwa lexi hlayiweke hi ku komisa</b> <b>Vutlhokovetseri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo</li> <li>Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhovetselo, swigaririmi, vufananisi/yelaniso, ncino</li> <li>Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana,</li> <li>Ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona,</li> <li>Nhlamuselo yo gega,</li> <li>Moya,</li> <li>Nkongomelo na hungu</li> </ul>	<p><b>Ku tsala switshuriwa swa swiitsalwambiko: papila ra mafundza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xivumbeko lexi lulameke</li> <li>Nhlawulo wa marito,</li> <li>Xikongomelo, vaamukeri va mahungu, vundzeni na mbangu</li> <li>Tirhisa mahlanganisi ku tiyisisa nkhomano</li> <li>Thoni</li> <li>Timhakankulu na miehleketo yo seketela</li> <li>Tirhisa tinxaka to hambanahambana ta swivulwa</li> <li>Mimepe ya miehleketo ku lulamisa miehleketo leyi khomaneke</li> </ul> <p><b>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku kunguhata</li> <li>Ku pfapfarhuta</li> <li>Ku pfuxeta</li> <li>Ku hlela</li> <li>Ku hlerisisa na ku andlala</li> </ul> <p><b>Tsala papila ra mafundza hi ku tsala hi ku landzelela magoza</b></p>	<p><b>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</b> <b>Ntirho wa xiyimo xa rito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minsinya;</li> <li>Swirhangi, Swilandzi;</li> <li>Masivi</li> </ul> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tinxaka ta swivulwa; Swivulwa swa vuangarhelo byo penda/ndhunduzela xik. Vavasati a va swi koti ku chayela</li> <li>Marito ya muvulavuri, marito yo runguriwa;</li> <li>minkarhi ya</li> </ul> <p>maendli</p> <p><b>Nhlamuselo ya marito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swivulavulelo na swivuriso;</li> <li>Nhlamuselo yo kongoma na yo gega</li> </ul> <p><b>Mahikahatelo na mapeletelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mimfungho yo tshaha;</li> <li>Tipatironi ta mapeletelo;</li> <li>Minkomiso ya marito.</li> </ul> <p><b>Ntivomarito eka mbangu</b> <b>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</b></p>



KOTARA YA 2				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<b>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1: SWA NOMO (Ntirho lowu wu yisiwa emahlweni ku suka eka kotara ya 1)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka)</li> </ul> <b>Mudyondzisi u sungula ntirho wa swanomo eka kotara ya 1 ku endlela leswaku vadyondzi hinkwavo va va va wu hetile ku hela ka kotara ya 2</b>				
3-4	<p><b>Maqhingana ya ku yingisela na ku vulavula</b>  <b>Ku yingisela hi xikongomelo xo twisisa: mbulavulo lowu rhekhodiweke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hlamusela maqhingana ya ku yingisela hi ku landzelela magoza</li> <li>Ku hlamula swivutiso hi ku tsala</li> </ul> <p><b>Ku hlaya ka xijumani</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Matirhisele lamanene ya rito, thoni na rivilo</li> <li>Ku landzelela mahikahatelo eka ku hlaya</li> <li>Ririmi ro tirhisa miri</li> <li>Ku languta vayingiseri</li> </ul>	<p><b>Hlaya xitshuriwa xik.</b>  <b>Xirungulwana/novhele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nkongomo eka swihlawulekiso swa switshuriwa swa matsalwa</li> <li>Kombisa ku twisisa ka mandlandlamukelo ya kungu na ntlimbo, vumunhuhati, ku cinca ka swiendleko, vundzhaku/mbangu/ntirho wa murunguri/nkongomelo, ku songa timhaka na mahetelelo</li> </ul> <p><b>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ku tilulamisa ku hlaya</b> (tivisa xitshuriwa)</li> <li><b>Hi nkarhi wa ku hlaya</b> (swihlawulekiso swa xitshuriwa)</li> <li><b>Endzhaku ka ku hlaya</b> (hlamula swivutiso, pimanisa hambanisa, hlela)</li> </ul> <p><b>Hlaya/langutisa xitshuriwa xik. atikili ya phephahungu/ atikili ya magazini hi xikongomelo xo kuma mahungu no twisisa</b>  <b>Maqhingana yo hlaya:</b>          Ndzimana ya xikambelantwisiso yo huma eka buku ya mudyondzi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo</li> <li>Ku hlaya hi ku dzika</li> <li>Xikongomelo na vaamukeri va mahungu</li> <li>Ku kumbetela nhlamuselo na mahetelelo</li> <li>Mhaka ya ntiyiso na mavonelo</li> <li>Ku nyika mavonelo ya wena</li> </ul>	<p><b>Tsala Xitsalwana:</b>  <b>Xitsalwana xa ndzungulo/xa nhlamuselo/xa nkanelo/xa mavonelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nhlawulo wa marito,</li> <li>Rito ra yena n'wini na xitayili</li> <li>Nhlamuselo leyi nga erivaleni</li> <li>Thoni</li> <li>Timhakankulu na ta ku seketela</li> <li>Mimepe ya miehleketo ku lulamisa miehleketo leyi khomaneke</li> <li>Ku andlala xitsalwana leswaku xi ya kamberwiwa</li> </ul> <p><b>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku kunguhata</li> <li>Ku pfapfarhuta</li> <li>Ku pfuxeta</li> <li>Ku hlela</li> <li>Ku hlerisisa na ku andlala</li> </ul> <p><b>Tsala xitsalwana u kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</b></p>	<p><b>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhisele ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</b>  <b>Ntirho wa xiyimo xa rito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maendli,</li> </ul> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swivulwampfilungano;</li> <li>Swivulwa swa vuangarhelo byo penda/ ndhunduzela xik. Vavasati a va swi koti ku chayela</li> <li>Marito ya muvulavuri, marito yo runguriwa</li> </ul> <p><b>Nhlamuselo ya marito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swivulavulelo na swivuriso</li> </ul> <p><b>Mahikahatelo na mapeletelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mimfungho yo tshaha;</li> <li>Tipatironi ta mapeletelo; minkomiso ya marito.</li> </ul> <p><b>Ntivomarito eka mbangu</b>  <b>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</b></p>

KOTARA YA 2				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nhlamuselo ya marito yo ka ya nga tolovelekanga</li> <li>Kombisa ririmi ro onga</li> </ul>		
5-6	<p><b>Maqhinga ya ku yingisela na ku vulavula</b>  <b>Ku yingisela xitshuriwa xa swanomo xo fana na inthavhiyu/mbulavulo/xitori xo runguriwa hi xikongomelo</b>  <b>xo twisisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tsala tinotsi hi nkarhi wo yingisela</li> <li>Ku yingisela hi vuxoperi</li> </ul> <p><b>Nkanerisano wa ntlawa/phanele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teka xiave eka nkanerisano lowu simekiweke ehenhla ka xitshuriwa xa swa nomo</li> <li>Ku cincana/ siyerisana</li> <li>Marito lama kombaka ku angula eka leswi vuriwaka xik. hayi, kumbexana</li> <li>Milawu</li> </ul>	<p><b>Hlaya xitshuriwa xa matsalwa xik.</b>  <b>Novhele/xitori xo koma/xirungulwana</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nkongomo eka swihlawulekiso swa switshuriwa swa matsalwa</li> <li>Kombisa ku twisisa ka mandlandlamukelo ya kungu na ntlimbo, vumunhuhati, ku cinca ka swiendleko, vundzhaku/mbangu /ntirho wa murunguri/nkongomelo, ku songa timhaka na mahetelelo</li> </ul> <p><b>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ku tilulamisa ku hlaya</b> (tivisa xitshuriwa)</li> <li><b>Hi nkarhi wa ku hlaya</b> (swihlawulekiso swa xitshuriwa)</li> <li><b>Endzhaku ka ku hlaya</b> (hlamula swivutiso, pimanisa hambanisa, hlela)</li> </ul> <p><b>Vuthokovetseri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swihlawulekisinkulu swa xithokovetselo</li> <li>Tithekiniki ta matirhisele ta xithovetselo, swigaririmi, vufananisi/yelaniso, ncino</li> <li>Xivumbeko xa xithokovetselo, mintila, tindzimana,</li> <li>Ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona,</li> <li>Nhlamuselo yo gega,</li> <li>Moya,</li> <li>Nkongomelo na hungu</li> </ul> <p><b>Ku hlaya/ku langutisa hi xikongomelo xo twisisa (tirhisa xitshuriwa xo tsariwa/ kumbe xa swovoniwa xo fana na tikhathuni/swichupuchupu)</b></p>	<p><b>Switshuriwa swa switsalwambiko: Xiviko</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swilaveko swa ntirho na muxaka wa xitshuriwa</li> <li>Xivumbeko, xitayili, mavonelo</li> <li>Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu</li> <li>Nhlawulo wa marito</li> <li>Ku tirhisa tinxaka to hambanahambana, vulehi na swivumbeko swa swivulwa</li> <li>Milawu ya ririmi ra tindzimana</li> <li>Mimepe ya miehleketo ku lulamisa miehleketo leyi khomaneke</li> </ul> <p><b>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku kunguhata</li> <li>Ku pfpafarhuta</li> <li>Ku pfuxeta</li> <li>Ku hlela</li> <li>Ku hlerisisa na ku andlala</li> </ul> <p><b>Tsala xiviko hi ku tsala hi ku landzelela magoza</b></p>	<p><b>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhisele ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</b>  <b>Ntirho wa xiyimo xa rito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minsinya; Swirhang, Swilandzi;</li> <li>Mahlawuri</li> <li>Vundhawu</li> </ul> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ndzimana ya nhlamuselo; ndzimana ya manghenelo; ndzimana ya mahetelelo;</li> <li>Minkarhi ya maendli;</li> <li>Xivumbeko xa xivulwa; tinxaka ta swivulwa</li> </ul> <p><b>Nhlamuselo ya marito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swivulavulelo na swivuriso;</li> <li>Nhlamuselo yo kongoma na yo gega</li> </ul> <p><b>Mahikahatelo na mapeletelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mimfungho yo tshaha;</li> <li>Tipatironi ta mapeletelo;</li> <li>Minkomiso ya marito.</li> </ul> <p><b>Ntivomarito eka mbangu</b>  <b>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swa huma eka vadyondzi</b></p>

KOTARA YA 2				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela</li> <li>Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo</li> <li>Ku hlaya hi ku dzika</li> <li>Ku endla minkumbetelo (swimuhuhatwa, mbangu, vutumbulukelo, hungu)</li> <li>Ku kumbetela nhlamuselo ya marito yo ka ya nga tolovelekanga hi ku tirhisa vuswikoti byo tlhantlha rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo</li> <li>Ririmi ro tlhantlha matitwelo</li> </ul> <p><b>Pfuxeta xivumbeko xa nkomiso/ nkatsakanyo</b></p>		
<p><b>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 4: KU TSALA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Switshuriwa swa switsalwambiko: (20 wa timaraka) (2 swo koma kumbe 1 xo leha) Wu tsariwa ku nga si tsariwa xikambelwana xa ndzawulelo xa Khotavuxika</li> </ul>				
7-8	<p><b>Maqhinga ya ku vulavula na ku yingisela Ku yingisela xiviko xa phephahungu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xivumbeko</li> <li>Swihlawulekiso</li> <li>Matirhiselelo ya ririmi</li> <li>Thoni</li> <li>Rhejisitara</li> <li>Manghenelo na mahetelelo</li> </ul> <p><b>Ku andlala xiviko hi nomo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Matirhiselelo ya ririmi</li> <li>Rhejisitara</li> <li>Thoni</li> <li>Ririmi ro tirhisa mirhi</li> <li>Manghenelo na mahetelelo</li> </ul>	<p><b>Ku hlaya xiviko xa phephahungu/atikili ya magazini</b></p> <p><b>Maqhinga yo hlaya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlaya hi ku dzika</li> <li>Swihlawulekiso swa xitshuriwa xik. Kungu, ximuhuhatwa, mbangu, murunguri, matitwelo, nkongomelo, mavonelo ya murunguri</li> </ul> <p><b>Ku hlaya/ku langutisa hi xikongomelo xo twisisa (tirhisa xiviko xa phephahungu)</b></p> <p><b>Maqhinga yo hlaya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela</li> <li>Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo</li> <li>Ku kumbetela nhlamuselo ya marito yo ka ya nga tolovelekanga hi ku tirhisa vuswikoti byo tlhantlha rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo</li> </ul>	<p><b>Switshuriwa swa switsalwambiko swo leha, xik. Xiviko xa phephahungu/atikili ya magazini</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xivumbeko lexi lulameke</li> <li>Xikongomelo</li> <li>Timhakankulu na miehleketo yo seketela</li> <li>Nxaxamelo lowu faneleke wa swivulwa</li> <li>Tirhisa mahlanganisi ku tiyisisa nkhomano</li> <li>Tirhisa tinxaka to hambanahambana, vulehi, na swivumbeko swa swivulwa</li> <li>Mimepe ya miehleketo ku lulamisa miehleketo leyi khomaneke</li> </ul> <p><b>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku kunguhata</li> <li>Ku pfapfarhuta</li> <li>Ku pfuxeta</li> </ul>	<p><b>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselelo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</b></p> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa rito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Minsinya; Swirhangi, Swilandzi;</li> <li>Masivi</li> </ul> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tinxaka ta swivulwa; Swivulwa swa vuangarhelo byo penda/ndhundhuzela xik. Vavasati a va swi koti ku chayela</li> <li>Marito ya muvulavuri, marito yo runguriwa;</li> <li>Ku va na rito;</li> <li>Minkarhi ya maendli</li> </ul> <p><b>Nhlamuselo ya marito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swivulavulelo na swivuriso;</li> <li>nhlamuselo yo kongoma na yo gega</li> </ul>

KOTARA YA 2				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nhlamuselo yo kongoma na yo gega</li> <li>Ririmi ro tlhonthi matitwelo, Hlamula swivutiso</li> </ul> <p><b>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ku tilulamisela ku hlaya</b> (tivisa xitshuriwa)</li> <li><b>Hi nkarhi wa ku hlaya</b> (swihlawulekiso swa xitshuriwa)</li> <li><b>Endzhaku ka ku hlaya</b> (hlamula swivutiso, pimanisa hambanisa, hlela)</li> </ul> <p><b>Vutlhokovetseri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swihlawulekisinkulu swa xithokovetselo</li> <li>Tithekiniki ta matirhisele ta xithovetselo, swigaririmi, vufananisi/yelaniso, ncino</li> <li>Xivumbeko xa xithokovetselo, mintila, tindzimana,</li> <li>Ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona,</li> <li>Nhlamuselo yo gega,</li> <li>Moya,</li> <li>Nkongomelo na hungu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlela</li> <li>Ku hleriisa na ku andlala</li> </ul> <p><b>Tsala xiviko xa phephangu/ atikili ya magazini</b></p>	<p><b>Mahikahatelo na mapeletelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mimfungo yo tshaha;</li> <li>Tipatironi ta mapeletelo; minkomiso ya marito</li> </ul> <p><b>Ntivomarito embangwini</b></p> <p><b>Ku lulamisa ririmi ra ku tsala ka vadyondzi</b></p>
9-10	<p><b>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 5: XIKAMBELWANA XO LAWURIWA XA LE XIKARHI KA LEMBE KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (70 WA TIMARAKA)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/xitshuriwa xo ka xi nga ri xa matsalwa (25 wa timaraka)</li> <li>Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swo voniwa (15 wa timaraka)</li> <li>Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 wa timaraka)</li> <li>Xivutiso xa 4: Swiaki na milawu ya matirhisele ya ririmi (20 wa timaraka)</li> </ul>			

<b>MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA</b> (Makambelelo ya nkamafundza yo yisa emahlweni)			
<p><b>Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Migingiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula</li> </ul>	<p><b>Migingiriko ya ku hlaya na ku langutisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlaya hi ku landzelela magoza</li> <li>Migingiriko ya ku hlayela ehenhla</li> <li>Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya</li> <li>Migingiriko ya matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara (hafu ya lembe)</li> </ul>	<p><b>Migingiriko ya ku tsala na ku andlala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku tsala hi ku landzelela magoza</li> <li>Ku tsala tindzimana</li> <li>Switshuriwa swa switsalwambiko</li> <li>Xitsalwana</li> <li>Ku tsala ka vutumbuluxi</li> </ul>	<p><b>Migingiriko ya ku tsala na ku andlala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku tsala hi ku landzelela magoza</li> <li>Ku tsala tindzimana</li> <li>Switshuriwa swa switsalwambiko</li> <li>Xitsalwana</li> <li>Ku tsala ka vutumbuluxi</li> </ul>
<b>GIREDI YA 9 XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 2</b>			
<p><b>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1 SWA NOMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka)</li> </ul> <p>Mudyondzisi u sungula ntirho wa swa nomo eka kotara ya 1 ku endlela leswaku vadyondzi hinkwavo va va va wu hetile ku hela ka kotara ya 2</p>	<p><b>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 4: KU TSALA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Switshuriwa xa Switsalwambiko: (20 wa timaraka) (2 swo koma kumbe 1 xo leha)</li> </ul> <p>Wu tsariwa ku nga si tsariwa xikambelwana xa ndzawulelo Tirhisa switshuriwa swo huma eka kotara ya 1 na 2</p>	<p><b>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 5: XIKAMBELWANA XO LAWURIWA XA KHOTAVUXIKA KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (70 WA TIMARAKA)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/xitshuriwa xo ka xi nga ri xa matsalwa (25 wa timaraka)</li> <li>Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swo voniwa (15 wa timaraka)</li> <li>Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 wa timaraka)</li> <li>Xivutiso xa 4: Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi (20 wa timaraka)</li> </ul>	

2023/24 NKUNGUHATO WO DYONDZISA WA LEMBE WA NSIVAMAVANGWA WA RIXAKA: XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA: GIREDI YA 9 (KOTARA YA 3)

KOTARA YA 3				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
1-2	<p><b>Maqhinga ya ku yingisela na Ku vulavula</b> Yingisela xivono xa nkanerisano exikarhi ka vanhu vambirhi mi kanerisana hi xona (nkanerisano wu rhangela hi mudyondzisi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xivumbeko na mandlandlamukelo ya miehleketo/mahungu</li> <li>Ku tirhisa vuswikoti ku fikelela mpfumelelano</li> <li>Xitayele xa ririmi</li> </ul> <p><b>Mbulavurisano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Matirhiselo lamanene ya rito, thoni na rivilo</li> <li>Ku hikahata eka ku hlaya</li> <li>Ririmi ro tirhisa miri</li> <li>Ku languta vayingiseri</li> </ul>	<p><b>Hlaya xitshuriwa xa matsalwa xik. Ntlangu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nkongomo eka swihlawulekiso swa switshuriwa swa matsalwa</li> <li>Kombisa ku twisisa ka mandlandlamukelo ya kungu na ntlimbo, vumunhuhati, ku cinca ka swiendleko, vundzhaku/ mbangu, /ntirho wa murunguri/ nkongomelo, ku songa timhaka ta ha tsakama</li> </ul> <p><b>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ku tilulamisa ku hlaya</b> (tivisa xitshuriwa)</li> <li><b>Hi nkarhi wa ku hlaya</b> (swihlawulekiso swa xitshuriwa)</li> <li><b>Endzhaku ka ku hlaya</b> (hlamula swivutiso, pimanisa hambanisa, hlela)</li> </ul> <p><b>Ku hlayela ku twisisa: xitshuriwa xa swo voniwa - khathuni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma timhakankulu hi ku angarhela</li> <li>Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo wa vuxokoxoko byo seketela</li> <li>Ku bvumba</li> <li>Ku kumbetela nhlamuselo ya marito yo ka ya nga tolovelekanga na swifaniso</li> <li>Nkucetelo wa ku hlawula na ku siya tinhlamuselo to karhi eka xitshuriwa</li> <li>Nkucetelo wo tirhisa ririmi ro gega na switirhisiwa swo nandzihisa ririmi</li> <li>Ntikelo wo tirhisa tithekiniki ta swo voniwa</li> </ul>	<p><b>Switshuriwa swa switsalwambiko xik. N'wanguano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nhlawulo wa marito,</li> <li>Rito ra yena n'wini na xitayili</li> <li>Nhlamuselo ya le rivaleni/kongoma</li> <li>Thoni</li> <li>Timhakankulu na miehleketo yo seketela</li> <li>Mimepe ya miehleketo ku lulamisa miehleketo leyi khomaneke</li> </ul> <p><b>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku kunguhata</li> <li>Ku pfapfarhuta</li> <li>Ku pfuxeta</li> <li>Ku hlela</li> <li>Ku hlerisisa na ku andlala</li> </ul> <p><b>Tsala n'wanguano hi maendlelo ya ku tsala hi ku landzelela magoza</b></p>	<p><b>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</b></p> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa rito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mavitavito na mavitaswilo</li> <li>Maengeteri,</li> <li>Mahlanganisi</li> </ul> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mbulavulo; minkarhi ya maendli,</li> <li>Tinxaka ta swivulwa, tinxaka ta tindzimana,</li> <li>Ku va na rito,</li> <li>Swivulwahava, swivulwana</li> </ul> <p><b>Nhlamuselo ya marito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tihomonimi, tipharonimi, pholisemi</li> </ul> <p><b>Mahikahatelo na mapeletelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipatironi ta mapeletelo</li> </ul> <p><b>Ntivomarito embangwini</b></p> <p><b>Ku lulamisa ririmi ra ku tsala ka vadyondzi</b></p>

KOTARA YA 3				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
3-4	<p><b>Maqhinga ya ku yingisela na Ku vulavula</b> Yingisela no teka xiave eka mbulavurisano wa phurojeke. Tinhlokomhaka/swivutiso swo rhangela/nkumbetelo wa leswi ku nga ta burisaniwa hi swona (wu rhangela hi mudyondzisi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku burisana hi tithekiniki ta ndzavisiso leti tirhaka ku seketelaka nhlokomhaka/xivutiso xo rhangela/nkumbetelo</li> <li>U yingisela no teka tinotsi eka vuxokoxoko mayelana na phurojeke.</li> <li>U vutisa no hlamula swivutiso swi va erivaleni eka ndzavisiso lowu faneleke ku endliwa</li> </ul>	<p><b>Ku hlaya hi xikongomelo xo kuma hungu eka tinhlokomhaka na tinxaka ta matsalwa lama hlawuriweke</b> Hlawula vuxokoxoko lebyi faneleke eka ndzavisiso (byi ta nyikiwa hi mudyondzisi kumbe byi tisiwa exikolweni ku suka ekaya)</p> <p><b>Maqhinga yo hlaya:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo</li> <li>Ku vona hi miehleketo</li> <li>Ku hlaya hi ku dzika</li> <li>Ku endla minkumbetelo</li> <li>Nhlamuselo ya marito/swivulwa</li> <li>Mavonelo ya mutsari</li> <li>Mhaka ya ntiyiso na mavonelo</li> <li>Nhlamuselo yo gega</li> </ul> <p><b>Tsala nongonoko wa tibuku leti nga tirhisiwa (bibiliyogirafu)</b> <b>Ku hlaya hi xikongomelo xo twisisa na maqhinga ya ku hlaya: Xitshuriwa xa swovoniwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma timhakankulu</li> <li>Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mahungu yo seketela</li> <li>Ku bvumba</li> <li>Ku kumbetela nhlamuselo ya marito na swifaniso swo ka swi nga tolovelekangi</li> <li>Ku langutisisa ku ndlandlamuxa ntwisiso</li> <li>Nkoka wo hlawula no susa eka nhlamuselo</li> </ul>	<p><b>Tirhisa tinxaka to hambanahambana ta marimba yo veketela mahungu (xik. Mimepe ya mirhi/ nsinya, tibodo ta switori na sw. na sw.) ku veketela leswi nga kumeka eka ndzavisiso wa phurojeke</b> <b>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hlawula hungu leri faneleke.</li> <li>Tsala hi marito ya wena n'wini.</li> <li>Hlawula mululamisi loyi a faneleke wa muxaka wa xitshuriwa lexi faneleke ku tumbuluxiwa.</li> <li>Tirhisa swiaki na milawu ya matirhiselelo ya ririmi leswi faneleke.</li> <li>Xitshuriwa xin'wana na xin'wana xi ta lawula/kombisa ririmi leri faneleke ku tirhisiwa eka phurojeke.</li> </ul>	<p><b>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselelo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</b> <b>Ntirho wa xiyimo xa rito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Marito lamantshwa na swivulwa tanihilaha swi lavekaka hakona ku ya hi tinhlokomhaka to hambana.</b></li> </ul> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa rito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mbulavulo; minkarhi ya maendli,</li> <li>Tinxaka ta swivulwa, tinxaka ta tindzimana,</li> <li>Ku va na rito,</li> <li>Swivulwahava, swivulwana</li> </ul> <p><b>Nhlamuselo ya marito</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nhlamuselo yo kongoma na yo gega,</li> <li>Matirhiselelo ya ririmi hi vuxoperi,</li> <li>Ririmi ra nkamafundza na jagoni.</li> </ul> <p><b>Mahikahatelo na mapeletelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipatironi ta mapeletelo</li> </ul> <p><b>Ntivomarito eka mbangu /wo huma eka xitshuriwa.</b></p>

KOTARA YA 3				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nkucetelo wa ririmi ro gega na switirhisiwa swa switayili swa ririmi, xik. nsusumeto</li> <li>Ntikelo wa matirhisele ya tithekiniki ta swo voniwa</li> <li>Ku hlanganisa mahungu lama hlawuriweke ku tumbuluxa rimba ro veketela mahungu kumbe mepe wa miehleketo.</li> </ul> <p><b>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ku tilulamisela ku hlaya</b> (tivisa xitshuriwa)</li> <li><b>Hi nkarhi wa ku hlaya</b> (swihlawulekiso swa xitshuriwa)</li> <li><b>Endzhaku ka ku hlaya</b> (hlamula swivutiso, pimanisa hambanisa, hlela)</li> </ul>		
5-6	<p><b>Maqhinga ya ku yingisela na Ku vulavula Nkanerisano/mbhurisano wa phurojeke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swiletelo swa nhlokomhaka</li> <li>Xivutiso xo rhangela</li> <li>Nkumbetelo</li> <li>Yingisela hungu ra nhlokomhaka</li> <li>Teka tinotsi</li> <li>Vutisa swivutiso</li> <li>Nyika tinhlamulo</li> <li>Twisisa mimbuyelo leyi languteriwaka ya nhlokomhaka yin'wana na yin'wana.</li> </ul>	<p><b>Hlaya xitshuriwa xa matsalwa xa phurojeke:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hlaya no languta switirhisiwa swo tala ku twisisa leswi lavekaka eka nhlokomhaka yo karhi/ xivutiso xo rhangela/ nkumbetelo na ku andlala hi ndlela leyi faneleke.</li> </ul> <p><b>Ku hlaya/ku langutisa hi xikongomelo xo twisisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(switshuriwa swa swo voniwa na swo tsariwa)</li> </ul> <p><b>Maqhinga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma timhakankulu</li> <li>Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo wa miehleketo yo seketela</li> <li>Ku hlaya hi ku dzika</li> <li>Ku endla minkumbetelo</li> </ul>	<p><b>Ku angula eka nhlokomhaka, xivutiso xo rhangela, xiringanyeto xa mianakanyo hi ku tsala</b></p> <p>Pfapfarhuta xitshuriwa hi ku tshaha vuxokoxoko bya ndzavisiso wa wena (tinotsi)</p> <p><b>Kongomisa eka leswi landzelaka</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xivumbeko lexi lulameke na swihlawulekiso</li> <li>Ndzimana/milawu ya swovoniwa</li> <li>Ku landzelelana ka tindzimana hi ndlela leyi lulameke/miehleketo ku tiyisisa nkhomano</li> <li>Timhakankulu na miehleketo yo seketela</li> <li>Swiaki na milawu ya matirhisele ya ririmi tanihilaha swi lavekaka hakona hi tinhlokomhaka leti hlawuriweke</li> <li>Rito ra yena n'wini na xitayili</li> </ul>	<p><b>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhisele ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</b></p> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa rito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hilaha swi lavelaka ha kona ku ya hi nhlokomhaka leyi halwuriweke ya phurojeke.</li> </ul> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hilaha swi lavekaka hakona hi muxaka wa nhlokomhaka leyi hlawuriweke eka phurojeke.</li> </ul> <p><b>Nhlamuselo ya marito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hilaha swi kombisiweke hakona hi muxaka wa nhlokomhaka leyi hlawuriweke ya phurojeke.</li> </ul> <p><b>Mahikahatelo na mapeletelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipatironi ta mapeletelo</li> </ul> <p><b>Ntivomarito embangwini</b></p>



KOTARA YA 3				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ku kumbetela nhlamuselo ya marito na swifaniso swo ka swi nga tolovelekanga hi ku tirhisa vuswikoti byo thantlha rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo</li> <li>Timhakankulu na miehleketo yo seketela</li> <li>Nkoka wo endla nhlawulo no susa eka nhlamuelo</li> <li>Nkucetelo wa ririmi ro gega na swivutiso swo ka swi nga lavi tinhlamulo</li> <li>Minkumbetelo na mavonelo ya mutsari</li> </ul> <p><b>Ku katsakanya xitshuriwa</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nhlamuselo ya le rivaleni/kongoma (ku nga ha va hi ku tirhisa marito kumbe swo voniwa)</li> <li>Thoni/matitwelo</li> <li>Ku kunguhata ku lulamisa miehleketo</li> </ul> <p><b>Lemuka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tinhlamulo tin'wana eka tinhlokomhaka, xivutiso xo rhangela kumbe xiringanyeto xa mianakanyo xi nga ha va ntsena xa swo voniwa (xik. vhidyo, phodikhasiti na sw. na sw.)</li> </ul> <p><b>I swa nkoka ku lemuka leswi nga laha hansi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku kunguhata (ndzavisiso)</li> <li>Ku pfapfarhuta (ku landzelela xivumbeko lexi faneleke)</li> <li>Ku hlela</li> <li>Ku andlala phurojeke leyi tumbuluxiweke hi ndlela leyi faneleke.</li> </ul>	<p><b>Ku lulamisa ririmi ra ku tsala ka vadyondzi</b></p>
7-8	<p><b>Maqhinga ya ku yingisela na ku vulavula Vuandlalo bya swanomo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Matirhiselo ya ririmi</li> <li>Rhejisitara</li> <li>Thoni</li> <li>Ririmi ro tirhisa miri/swikoweto</li> <li>Manghenelo na mahetelelo</li> </ul>	<p><b>Ku hlaya/ku langutisa hi xikongomelo xo twisisa (xitshuriwa xa swo voniwa na xo tsariwa)</b></p> <p><b>Maqhinga</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>u hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xa kuma timhakankulu</li> <li>Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo wa miehleketo yo seketela</li> <li>Ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo wa miehleketo yo seketela</li> <li>Ku kumbetela nhlamuselo ya marito na swifaniso swo ka swi nga tolovelekanga hi ku tirhisa vuswikoti byo thantlha rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo</li> <li>Timhakankulu na miehleketo yo seketela</li> </ul>	<p><b>Tsala xitsalwana (kumbe xiendliwa xo tumbuluxa hi xidijitali) lexi kongomisiweke eka muxaka wa matsalwa lama dyondzisiweke:</b> Xitsalwana xa ndzungulo/ xitsalwana xa nhlamuselo/xitsalwana xa mianakanyo/xitsalwana xa mavonelo/ burochara/xinavetiso/bulogo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xivumbeko na swihlawulekiso leswi lulameke</li> <li>Lulamisa vundzeni</li> <li>Timhakankulu na miehleketo yo seketela</li> <li>Milawu ya tindzimana</li> <li>Nxanxamelu lowu lulameke wa tindzimana na ku khomana ka tona</li> <li>Mahlanganisi yo khomanisa swivulwa</li> </ul>	<p><b>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</b></p> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa rito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mahlawuri</li> </ul> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku tsala tindzimana</li> </ul> <p><b>Nhlamuselo ya marito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rito rin'we ematshan'wini ya xivulwana</li> </ul> <p><b>Mahikahatelo na mapeletelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipatironi ta mapeletelo</li> </ul> <p><b>Ntivomarito embangwini</b></p> <p><b>Ku lulamisa ririmi ra ku tsala ka vadyondzi</b></p>

KOTARA YA 3				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nkoka wo endla nhlawulo no susa eka nhlamuelo</li> <li>Nkucetelo wa ririmi ro gega na switirhisiwa swa switayili swa ririmi, xik. nsusumeto</li> <li>Minkumbetelo na mavonelo ya mutsari</li> </ul> <p><b>Ku katsakanya xitshuriwa</b> <b>Vutlhokovetseri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo</li> <li>Tithekiniki ta matirhisele ta xitlhovetselo, swigaririmi, vufananisi/yelaniso, ncino</li> <li>Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona, nhlamuselo yo gega, moya, nkongomelo na hungu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Milawu ya ririmi</li> <li>Nhlawulo wa marito,</li> <li>Rito ra yena n'wini na xitayili</li> <li>Thoni</li> <li>Lulamisa miehleketo leyi khomaneke leyi kongomisiweke eka nkunguhato</li> <li>Andlala xitsalwana (xiendliwa) leswaku u ta kamberiwa</li> </ul> <p><b>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku kunguhata</li> <li>Ku pfapfarhuta</li> <li>Ku pfuxeta</li> <li>Ku hlela</li> <li>Ku hlerisisa na ku andlala</li> </ul> <p><b>Tsala xitsalwana (kumbe xiendliwa xo tumbuluxa hi xidijitali) lexi nga kongomisiwa eka muxaka wa matsalwa lowu nga dyondziwa.</b></p>	
9-10	<p><b>Maqhinga ya ku yingisela na ku vulavula</b> <b>Ku rungula xitori</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tekela enhlokweni leswi: vuswikoti byo vulavula, thoni, mavulelo ya marito, rivilo ra marungulelo, matwariselo ya marito, ku langutana na vayingiseri, mayimele, ku fambafambisa swirho/swikoweto</li> <li>Milawu na swihlawulekiso swa switori</li> </ul> <p><b>Ku hlayela ehenhla loku lulamisiweke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tirhisa vuswikoti byo vulavula lebyi faneleke tanihi thoni, vholumo, rivilo, ku ya ehenhla na le hansi ka rito, mavulelo ya marito, nkholuko</li> </ul>	<p><b>Xitshuriwa xa matsalwa xo fana na ntlangu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa ku fana na ximunhuhata, swiendleko, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo</li> </ul> <p><b>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ku tilulamisa ku hlaya</b> (tivisa xitshuriwa)</li> <li><b>Hi nkarhi wa ku hlaya</b> (swihlawulekiso swa xitshuriwa)</li> <li><b>Endzhaku ka ku hlaya</b> (hlamula swivutiso, pimanisa hambanisa, hlela)</li> </ul> <p><b>Vutlhokovetseri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo</li> </ul>	<p><b>Xitshuriwa xa xitsalwambiko xik.: Imeyili:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xivumbeko lexi lulameke</li> <li>Xikongomelo</li> <li>Timhakankulu na miehleketo yo seketela</li> <li>Matirhisele ya ririmi</li> <li>Rhejisitara</li> <li>Nxaxamelo lowu faneleke wa swivulwa</li> <li>Tirhisa mahlanganisi ku tiyisisa nkhomano</li> <li>Tirhisa tinxaka to hambanahambana, vulehi na swivumbeko swa swivulwa</li> </ul> <p><b>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku kunguhata</li> <li>Ku pfapfarhuta</li> </ul>	<p><b>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhisele ya ririmi leswi dyondziweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</b> <b>Ntirho wa xiyimo xa rito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maendli</li> <li>Masivinene, masivikomba, masivintalo</li> </ul> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maendlelo, nkoka wa maveketelelo ya swilo ku ya hi ndhawu, ndzimana yo songa</li> </ul> <p><b>Nhlamuselo ya marito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rito rin'we ematshan'wini ya xivulwana</li> </ul> <p><b>Mahikahatelo na mapeletelo:</b></p>

KOTARA YA 3				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tithekiniki ta matirhisele ta xithhovetselo, swigaririmi, vufananisi/yelaniso, ncino</li> <li>• Xivumbeko xa xithkovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona, nhlamuselo yo gega, moya, nkongomelo na hungu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku pfluxeta</li> <li>• Ku hlela</li> <li>• Ku hlerisisa na ku andlala</li> </ul> <p><b>Tsala imeyili</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipatironi ta mapeletelo</li> </ul> <p><b>Ntivomarito eka mbangu</b> <b>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</b></p>

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA (Makambelelo ya nkamafundza yo yisa emahlweni)			
<p><b>Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Migingiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula</li> </ul>	<p><b>Migingiriko ya ku hlaya na ku langutisa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku hlaya hi ku landzelela magoza</li> <li>• Migingiriko ya ku hlayela ehenhla</li> <li>• Migingiriko ya Xikambelantwisiso xo hlaya</li> <li>• Migingiriko ya matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara (hafu ya lembe)</li> </ul>	<p><b>Migingiriko ya ku tsala na ku andlala</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku tsala hi ku landzelela magoza</li> <li>• Ku tsala tindzimana</li> <li>• Switshuriwa swa switsalwambiko</li> <li>• Xitsalwana</li> <li>• Ku tsala ka vutumbuluxi                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Magoza ya 3</li> <li>○ <b>Goza ra 1: Ndzavisiso</b> ndlela yo tumbuluxa/tsala mepe wa miehleketo, tinotsi/katsakanya/endla nkomiso wa mahungu; ndlela yo tsala nxaxamelo wa tibuku leti nga tirhisiwa (bibiliyogirafu)</li> <li>○ <b>Goza ra 2: Ku tsala</b></li> <li>○ Ku kunguhata/mbhubutsabyongo</li> <li>○ Mpfapfarhuto wo sungula</li> <li>○ Ku pfluxeta</li> <li>○ Ku hlela</li> <li>○ Ku hlerisisa</li> <li>○ Ku andlala</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Swiaki na milawu ya matirhisele ya ririmi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Migingiriko yo hambanahambana ya swiaki na milawu ya matirhisele ya ririmi</li> </ul>

GIREDI YA 9 XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 3		
<p><b>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 6: KU TSALA KA VUTUMBULUXI: PHUROJEKE</b>                      Ndzavisiso na ku tsala phurojeke (20 + 30 = 50 wa timaraka)                      Phurojeke leyi kongomisiweke eka RIN'WE ra matsalwa lama dyondziweke:                      Switlhokovetselo/mintsheketo/swirungulwana/ntlangu/novhele</p>	<p><b>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7 PHUROJEKE YA KU TSALA KA VUTUMBULUXI SWANOMO (20 wa timaraka)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vuandlalo bya swa nomo bya ntirho wa 6</li> </ul>	<p><b>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 8 KU ANGULA EKA MATSALWA (30 WA TIMARAKA)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xivutiso xa 1 (xa boha): Xitlhokovetselo (10 wa timaraka) na Xivutiso xa 2: Novhele kumbe ntlangu (10 wa timaraka) kumbe</li> <li>Xivutiso xa 3: Xirungulwana kumbe mintsheketo (10 wa timaraka)</li> </ul>

2023/24 NKUNGUHATO WO DYONDZISA WA LEMBE WA NSIVAMAVANGWA WA RIXAKA: XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA: GIREDI YA 9 (KOTARA YA 4)

GIREDI YA 9 KOTARA YA 4				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
1-2	<p><b>Xikambelantwisiso xo yingisela</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlamula hi vuxoperi ehenhla ka switshuriwa swa tinxakanxaka</li> <li>Ku yingiselela ku kuma hungu ro karhi</li> <li>Ku yingisela na ku tiphina hi mintsheketo ya swiharhi.</li> <li>Ku hlamula swivutiso</li> </ul> <p><b>Swanomo: Papila ro seketela na tsalwavutitivisi: Xikongomelo xa mbulavulo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xikongomelo</li> <li>Swihlawulekiso swa xivumbeko, xitayili</li> <li>Vaamukeri va mahungu na vundzeni</li> <li>Nhlawulo wa marito, ririmi ro gega</li> </ul>	<p><b>Xitshuriwa xa matsalwa xo fana na mintsheketo/ntlangu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa ku fana na ximunhuhata, leswi humelelaka/swiendleko, n'wanguano, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo</li> </ul> <p><b>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ku tilulamisa ku hlaya</b> (tivisa xitshuriwa)</li> <li><b>Hi nkarhi wa ku hlaya</b> (swihlawulekiso swa xitshuriwa)</li> <li><b>Endzhaku ka ku hlaya</b> (hlamula swivutiso, pimanisa hambanisa, hlela)</li> </ul> <p><b>Vutlhokovetseri</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swihlawulekisinkulu swa xithokovetselo</li> <li>Tithekiniki ta matirhisele ta xithovetselo, swigaririmi, vufananisi/yelaniso, ncino</li> <li>Xivumbeko xa xithokovetselo, mintila, tindzimana,</li> <li>Ndlela leyi marito ya longoloxiweke na ku tsariwa ha yona,</li> <li>Nhlamuselo yo gega,</li> <li>moya,</li> <li>nkongomelo na hungu</li> </ul>	<p><b>Xitshuriwa xa xitsalwambiko xik. Papila ro seketela na tsalwavutitivisi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swilaveko swa xivumbeko na xitayili</li> <li>Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu</li> <li>Nhlawulo wa marito, ririmi ro gega, tisimbolo, mihlovo na maveketelelo</li> <li>Tinxaka to hambana ta swivulwa, vulehi na swivumbeko swa swivulwa</li> <li>Nhlawulo wa swiphemu swa swo voniwa na nkhabiso</li> </ul> <p><b>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku kunguhata</li> <li>Ku pfapfarhuta</li> <li>Ku pfuxeta</li> <li>Ku hlela</li> <li>Ku hlerisisa na ku andlala</li> </ul> <p><b>Tsala papila ro seketela na tsalwavutitivisi</b></p>	<p><b>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhisele ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</b></p> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa rito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maendli</li> </ul> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Marito ya muvulavuri, marito yo runguriwa</li> <li>Riendli ra nghingiriko na riendli ra xitwisiwo</li> </ul> <p><b>Nhlamuselo ya marito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Marito/nhlamuselo leyi nga twisisiwaka hi tindlela to hambana,</li> <li>Marito/swivulwana leswi tirhisiwaka ku tlula mpimo, marito lawa yo ka ya nga ha tirhisiwi, mbuyelelo wa marito na laha swi nga fanelangiki,</li> <li>Ririmi ra le xitarateni, jagoni</li> </ul> <p><b>Mahikahatelo na mapeletelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipatironi ta mapeletelo</li> </ul> <p><b>Ntivomarito eka mbangu</b></p> <p><b>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</b></p>
<p><b>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7: PAPILA RA 1</b></p> <p><b>SWA NOMO: (20 wa timaraka)</b></p> <p><b>Vuandlalo bya swa nomo hi phurojeke</b></p> <p><b>Vadyondzisi va sungula ku kambela ntirho lowu eka kotara ya 3 ku endlela leswaku vadyondzi hinkwavo va va va kamberiwile hi ku hela ka kotara ya 4.</b></p>				

GIREDI YA 9 KOTARA YA 4				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
3-4	<p><b>Maqhingana ya ku yingisela na ku vulavula Xikambelantwisiso xo yingisela (tirhisa n'wanguano lowu rrehkodiweke)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku yingisela n'wanguano</li> <li>Ku tsala/teka tinotsi</li> <li>Ririmi na matimba</li> <li>Thoni</li> <li>Matitwelo</li> <li>Manghenelo na mahetelelo</li> <li>Hlamula swivutiso</li> </ul> <p><b>Nkanerisano/ mbhurisano wa nomo (lowu fambisiwaka hi mudyondzisi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xivumbeko lexi lulameke</li> <li>Timhakankulu na miehleketo yo seketela</li> <li>Milawu ya tindzimana</li> <li>Nxaxamelo lowu faneleke wa tindzimana ku endlela ku khomana ka tona</li> <li>Mahlanganisi yo khomanisa</li> <li>Milawu ya ririmi</li> </ul>	<p><b>Hlaya xitshuriwa xa matsalwa: xirungulwana/ntlangu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa ku fana na ximunhuhata, leswi humelelaka/swiendleko, n'wanguano, kungu, mtlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo</li> </ul> <p><b>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ku tilulamisa ku hlaya</b> (tivisa xitshuriwa)</li> <li><b>Hi nkarhi wa ku hlaya</b> (swihlawulekiso swa xitshuriwa)</li> <li><b>Endzhaku ka ku hlaya</b> (hlamula swivutiso, pimanisa hambanisa, hlela)</li> </ul> <p><b>Xikambelantwisiso xo hlayiwa/voniwa: (xitshuriwa xa swo voniwa kumbe swihlangalasangungunyingi swo fana na girafu/khathuni kumbe xinavetiso)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo, ku vona hi miehleketo</li> <li>Ku hlaya hi ku dzika</li> <li>Ku endla minkumbetelo</li> <li>Tinhlamuselo ta marito</li> <li>Mavonelo ya mutsari</li> <li>Mhaka ya ntiyiso na mavonelo</li> <li>Nhlamuselo yo gega</li> </ul>	<p><b>Xitshuriwa xa xitsalwambiko, xik: Swiletelo swa matlhelo/swileriso</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xivumbeko lexi lulameke</li> <li>Lulamisa vundzeni (mepe wa miehleketo)</li> <li>Timhakankulu na miehleketo yo seketela</li> <li>Milawu ya tindzimana</li> <li>Nxaxamelo lowu faneleke wa tindzimana ku endlela ku khomana ka tona</li> <li>Mahlanganisi ku endlela ku khomana</li> <li>Milawu ya ririmi</li> </ul> <p><b>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku kunguhata</li> <li>Ku pfapfarhuta</li> <li>Ku pfuxeta</li> <li>Ku hlela</li> <li>Ku hlerisisa na ku andlala</li> </ul> <p><b>Tsala xitshuriwa xa swileriso</b></p>	<p><b>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselelo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</b></p> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa rito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mavitaswilo, mavitavito, mavitankatsano</li> </ul> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maendlelo, nkoka wa maveketelelo ya swilo ku ya hi ndhawu, nkoka wa maveketelelo wa swilo, ndzimana yo songa</li> </ul> <p><b>Nhlamuselo ya marito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku vona mhaka hi tihon rin'we, ku vengana munhu kumbe ntlawa wo karhi handle ka xivangelo,</li> <li>Mboyamelatheloron'we,</li> <li>Ririmi ro thontha matitwelo</li> </ul> <p><b>Mahikahatelo na mapeletelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipatironi ta mapeletelo</li> </ul> <p><b>Ntivomarito eka mbangu</b></p> <p><b>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</b></p>
5-6	<p><b>Maqhingana ya ku yingisela na ku vulavula Ku hlayela ehengha loku lulamisiweke</b></p>	<p><b>Hlaya xitshuriwa, xik: Ntlangu/ntsheketo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nkongomo eka swihlawulekiso swa switshuriwa swa matsalwa</li> <li>Kombisa ku twisisa ka mandlandlamukelo ya kungu na ntlimbo,</li> </ul>	<p><b>Xitshuriwa xa xitsalwambiko: matimu ya mufi kumbe afidavhiti ya xihlambanyo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xivumbeko lexi lulameke</li> <li>Xikongomelo</li> <li>Timhakankulu na miehleketo yo seketela</li> </ul>	<p><b>Ku tiyisisa/tshikelela swiaki na milawu ya matirhiselelo ya ririmi leswi dyondzisiweke eka mavhiki lawa ya hundzeke</b></p> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa rito:</b></p>

GIREDI YA 9 KOTARA YA 4				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tirhisa vuswikoti byo vulavula lebyi faneleke tanihi thoni, vholumo, rivilo, ku ya ehenhla na le hanshi ka rito, mavulelo ya marito, nkholuko</li> </ul> <p><b>Mbulavurisano: Matimu ya mufi kumbe afidavhiti ya xihlambanyo (wo rhangela hi mudyondzisi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xikongomelo</li> <li>Matirhiselo ya ririmi</li> <li>Rhejisitara</li> <li>Malongoloxelo lamanene ya swivulwa</li> <li>Tirhisa mahlanganisi ku tiyisisa nkhomano</li> <li>Ku tirhisa tinxaka to hambanahambana, vulehi na swivumbeko swa swivulwa</li> </ul>	<p>vumunhuhati, ku cinca ka swiendleko, vundzhaku/mbangu/ntirho wa murunguri/nkongomelo, ku songa timhaka na mahetelelo</p> <p><b>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ku tilulamisa ku hlaya</b> (tivisa xitshuriwa)</li> <li><b>Hi nkarhi wa ku hlaya</b> (swihlawulekiso swa xitshuriwa)</li> <li><b>Endzhaku ka ku hlaya</b> (hlamula swivutiso, pimanisa hambanisa, hlela)</li> </ul> <p><b>Ku hlaya na Ku langutisa ku kuma mahungu na ku twisisa, xik: atikili ya phephahungu/atikili ya magazini</b></p> <p>Maqhinga yo hlaya: Xikambelantwisiso eka buku ya mudyondzi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela, ku hlaya hi ku hatlisa ku kuma mongo</li> <li>Ku hlaya hi ku dzika</li> <li>Xikongomelo na vaamukeri va mahungu</li> <li>Ku endla minkumbetelo hi nhlamuselo na ku teka swiboho</li> <li>Mhaka ya ntiyiso na mavonelo</li> <li>Nyika mavonelo</li> <li>Tinhlamuselo ta marito yo ka ya nga tolovelekangi</li> <li>Kombisa ririmi ro onga</li> </ul> <p><b>Komisa/katsakanya xitshuriwa</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matirhiselo ya ririmi</li> <li>Rhejisistara</li> <li>Malongoloxelo lamanene ya swivulwa</li> <li>Tirhisa mahlanganisi ku tiyisisa nkhomano</li> <li>Ku tirhisa tinxaka to hambanahambana, vulehi na swivumbeko swa swivulwa</li> </ul> <p><b>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku kunguhata</li> <li>Ku pfapfarhuta</li> <li>Ku pfuxeta</li> <li>Ku hlela</li> <li>Ku hlerisisa na ku andlala</li> </ul> <p><b>Tsala matimu ya mufi hi ku tsala u landzelela magoza</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maendli, maviti</li> </ul> <p><b>Ntirho wa xiyimo xa xivulwa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nhlamuselo: xivangelo na mbuyelo</li> </ul> <p><b>Nhlamuselo ya marito:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku cinca ka nhlamuselo, ku tirhisa ririmi hi xikongomelo xo karhi xa nkoka</li> <li>Rito rin'we ematshan'wini ya swivulwana.</li> </ul> <p><b>Mahikahatelo na mapeletelo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tipatironi ta mapeletelo</li> </ul> <p><b>Ntivomarito eka mbangu</b></p> <p><b>Ndzulamiso wa switsariwa swa ririmi swo huma eka vadyondzi</b></p>
<p><b>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 9: KU TSALA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Switshuriwa xa Switsalwambiko: (20 wa timaraka) (2 swo koma kumbe 1 xo leha)</li> </ul> <p><b>Wu tsariwa ku nga si tsariwa xikambelo xa ku hela ka lembe</b></p>				

GIREDI YA 9 KOTARA YA 4				
VHIKI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
7-8	Maqhinga ya ku yingisela na ku vulavula Ku pfluxeta	Ku pfluxeta maqhinga ya ku hlaya na tithekiniki to angula eka switshuriwa	Ku tsala: Ku pfluxeta ku tsala switshuriwa: Ku tsala ka vutumbuluxi na switshuriwa swa switsalwambiko	Ku pfluxeta Ntirho wa xiyimo xa rito: Ku pfluxeta Ntirho wa xiyimo xa xivulwa: Ku pfluxeta Nhlamuselo ya rito: Ku pfluxeta Mahikahatelo na mapeletelo: Ku pfluxeta.
9-10	<b>XIKAMBELO XA KU HELA KA LEMBE</b> <b>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 10: PAPILA RA 2:</b> <b>KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (70 WA TIMARAKA)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa/xitshuriwa xo ka xi nga ri xa matsalwa (25 wa timaraka)</li> <li>Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swovoniwa (15 Wa timaraka)</li> <li>Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 Wa timaraka)</li> <li>Xivutiso xa 4: Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi (20 Wa timaraka)</li> </ul>			

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA (Makambeleso ya nkamafundza yo yisa emahlweni)			
<b>Migingiriko ya ku yingisela na Ku vulavula</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Migingiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na Ku vulavula</li> </ul>	<b>Migingiriko ya ku hlaya na ku langutisa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku hlaya hi ku landzelela magoza</li> <li>Migingiriko ya ku hlayela ehenhla</li> <li>Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya</li> <li>Migingiriko ya matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo ya simesitara (hafu ya lembe)</li> </ul>	<b>Migingiriko ya ku tsala na ku andlala</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ku tsala hi ku landzelela magoza</li> <li>Ku tsala tindzimana</li> <li>Switshuriwa swa switsalwambiko</li> <li>Xitsalwana</li> <li>Ku tsala ka vutumbuluxi</li> </ul>	<b>Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Migingiriko yo hambanahambana ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi</li> </ul>



GIREDI YA 9 XITSONGA RIRIMI RO ENGETELA RO SUNGULA: NKOMISO WA MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 4		
<p><b>XIKAMBELO XA KU HELA KA LEMBE</b>  <b>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7 (20 wa timaraka) PAPILA RA 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vuandlalo bya swa nomo</li> </ul> <p>Sungula ntirho lowu wa swanomo eka kotara ya 3 kutani wu ta hetisiwa na ku rhokodiwa eka kotara ya 4.</p>	<p><b>XIKAMBELO XA KU HELA KA LEMBE</b>  <b>NTIRHO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA WA 9: KU TSALA: PAPILA RA 3</b>  <b>SWITSHURIWA SWA SWITSALWAMBIKO: (2 swo koma kumbe 1 xo leha: 20 WA TIMARAKA)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xi tsariwa ku nga se tsariwa xikambelo xa ku hela ka lembe</li> </ul>	<p><b>XIKAMBELO XA KU HELA KA LEMBE MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 10: PAPILA RA 2</b>  <b>KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (70 WA TIMARAKA)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Xivutiso xa 1: Xikambelantwisiso xa Xitshuriwa xa matsalwa/xo ka xi nga ri xa matsalwa (25 wa timaraka)</li> <li>Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swo voniwa (15 wa timaraka)</li> <li>Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 wa timaraka)</li> <li>Xivutiso xa 4: swiaki na milawu ya matirhiselo ya Ririmi eka mbangu (20 wa timaraka)</li> </ul>

MINTIRHO YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA YA GIREDI YA 9		
MAKAMBELELO YA LE XIKOLWENI: EXIKARHI KA LEMBE	MAPAPILA YA XIKAMBELO XA KU HELA KA LEMBE	
<p><b>MINTIRHO YA 7 YA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ntirho wun'we (1) wa swa nomo (Ku hlayela ehenhla eka simesitara hinkwayo ya 1)</li> <li>Mintirho yi3 ya Ku tsala</li> <li>Ntirho wun'we (1) wa ku angula eka switshuriwa</li> <li>Xikambelwana xin'we (1) xa ndzawulelo xa Khotavuxika</li> <li>Xikambelwana xin'we (1) xa matsalwa</li> </ul>	<p><b>SWIKAMBELO SWO TSARIWA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papila ra 2: Ku angula eka switshuriwa</li> <li>Papila ra 3: Switshuriwa swa switsalwambiko</li> </ul>	<p><b>MAKAMBELELO YA NTIRHO WA SWA NOMO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Papila ra 1: Vuandalo bya swanomo hi phurojeke ya ku tsala ka vutumbuluxi</li> </ul>